

1. Vrsta usluge	DJEČIJI ŠTEDNI RAČUN Dječija štednja je vrsta štednog računa, u KM i EUR valuti namijenjen djeci na koju se uplaćuju sredstva dječije štednje. Dječija štednja omogućava Deponentima da štede za svoju djecu, unuke u skladu sa finansijskim mogućnostima. Štednja za buduće aktivnosti svojih najmilijih: školarina, ekskurzije i sl. Štednja je namijenjena maloljetnicima do navršених 18 (osamnaest) godina života. Navršavanjem 18 (osamnaest) godina života maloljetnog lica, Dječija štednja prelazi na štedni ulog po viđenju u skladu sa tada važećim uslovima. Dječija štednja se otvara na ime djeteta zastupanog od zakonskog zastupnika ili staratelja.
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Naknada za otvaranje računa iznosi 0,00 KM. Maksimalan uloga na štednju je 10.000,00 KM protuvrijednost u EUR. Maksimalan iznos ne obuhvata pripis obračunate kamate. Sredstva na računu Dječije štednje su raspoloživa zakonskom zastupniku ili staratelju u visini trenutno raspoloživog stanja na njegov zahtjev. Jedno dijete, maloljetna osoba može imati jedan štedni račun u jednoj valuti.
4. Trajanje ugovora	Ugovor se zaključuje na period do navršene 18-te godine života djeteta, osim ukoliko ne dođe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana. Ugovorom o poslovanju po računu, definisani su uslovi pod kojima račun postaje neaktivan, uslovi ponovnog aktiviranja neaktivnog računa, kao i uslovi pod kojim Banka vrši gašenje neaktivnog računa.
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Visina nominalne kamatne stope 0,20% na godišnjem nivou. Kamatne stope su fiksne. Obračun kamate se vrši primjenom konformne metode. Na neaktivan račun Banka obračunava kamatu jednako kamati koju obračunava na aktivan račun (0,00% p.a. fiksno).
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi, odnosno iznosi 0,20%.
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	Mjesečni trošak održavanja Dječijeg štednog računa je 0,00 KM. Trošak Obavijesti o aktivnosti računa (obavijest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (bez naknade). Trošak Obavijesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje. Vođenje neaktivnog dječijeg štednog računa je bez naknade. Uplate i isplate na / sa račun-a u valuti stanja na šalteru Banke: 0,00 KM Priliv sredstava domaćim platnim prometom iznosi 0,00 KM. Naknade su promjenljive. Specifikacija bankovnih uslužnih poslova i odgovarajuće cijene usluga za te poslove izražava se kao naknada/provizija i sadržana je u važećim Tarifama naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima u Republici Srpskoj. Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Vlasnikom računa. Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.
9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Nema obaveze korištenja notarskih usluga.

10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Nema obaveze zaključenja drugih sporednih usluga.
11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza	Za uslugu otvaranja i održavanja ovog računa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Klijenta.
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacрта ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacрта ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtijeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se račun otvara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Klijentu.
16. Pravo Korisnika kredita na odustanak	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
17. Raskid ugovora	Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme odnosno najkasnije do navršene 18-te godine života djeteta. Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor uz otkazni rok od 14 (četrnaest) dana. Deponent otkazuje Ugovor pisanim putem, uz obavezno podmirenje svih obaveza prema Banci, a koje se odnose na račun. Banka može jednostrano zatvoriti štedni ulog nakon godinu dana neaktivnosti, a sve u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.
18. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.